



Broj: X-K-06/311-2

Sarajevo, 23.03.2007. godine

U IME BOSNE I HERCEGOVINE

	Sud BiH : Суд БиХ	
	Krivično odjeljenje i Apelaciono odjeljenje/ Кривично одјелjenje и Апелационо одјелjenje	
	Odjel I i Odjel II - Одјел I и Одјел II	
	Odsjek za sudsku upravu: Одсек за судску управу	
X - K-06/311-2		41
Fet.		(Str./Стр.)
26-03-2007		14:55
M. Haluome		

Sud Bosne i Hercegovine, u vijeću sastavljenom od sudija Salema Mise kao predsjednika vijeća, Mitje Kozamernika i Mire Smajlović kao članova vijeća, uz sudjelovanje pravnog saradnika Lejle Konjić kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv optuženog Faruka Hasanovića, zbog krivičnog djela porezne utaje iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, povodom optužnice Tužilaštva Bosne i Hercegovine – Posebni odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, broj KT-421/06 od 26.02.2007. godine, nakon održanog glavnog, usmenog i javnog pretresa povodom Sporazuma o priznanju krivnje, u prisustvu tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Ahmeta Halebića, optuženog Faruka Hasanovića i njegovog branioca, advokata Dauta Bibića, donio je i javno objavio dana 23.03.2007. godine:

P R E S U D U

Optuženi: FARUK HASANOVIĆ, sin Zulfe i majke Đulsume rođene Agović, rođen 30.08.1985. godine u Novom Pazaru, Republika Srbija, stalno nastanjen u Novom Pazaru, ulica AVNOJ-a 0/9, elektro – tehničar radio i video tehnike, Bošnjak, državljanin Republike Srbije, JMBG 3008985783944, vlasnik i direktor firme "Reflex" d.o.o. Mostar, nalazi se u pritvoru po rješenju Suda Bosne i Hercegovine o produženju pritvora broj X-K-06/311 od 28.02.2007. godine

K R I V J E

Što je:

U periodu od 24.05. do 15.12.2006. godine, kao vlasnik i osnivač firme "Reflex" d.o.o. Mostar sa sjedištem u Mostaru i poreski obveznik u smislu člana 12. i 13. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 9/05) u namjeri da izbjegne plaćanje poreza na dodatnu vrijednost, po jedinstvenim carinskim ispravama (JCI) IM-4 broj C-316 od 02.06.2006. godine, broj C-322 od 05.06.2006. godine, broj C-356 od 14.06.2006. godine, broj C-359 od 14.06.2006. godine, broj C-587 od 15.08.2006. godine, broj C-29387 od 26.10.2006. godine, broj C-378 od 20.06.2006. godine, broj C-407 od 28.06.2006. godine, broj C-456 od 07.07.2006. godine, broj C-483 od 18.07.2006. godine, broj C-512 od 24.07.2006. godine, broj C-543 od 31.07.2006. godine, broj C-556 od 04.08.2006. godine, broj C-572 od 09.08.2006. godine uvezao teksas platno iz Slobodne carinske zone "Hercegovina" Rodoč – Mostar i stavio u slobodan promet, po jedinstvenim carinskim ispravama (JCI) IM-4 broj C-319 od 03.06.2006. godine, broj C-329 od

06.06.2006. godine, broj C-347 od 09.06.2006. godine, broj C-367 od 16.06.2006. godine, broj C-419 od 30.06.2006. godine, broj C-422 od 30.06.2006. godine, broj C-436 od 05.07.2006. godine, broj C-455 od 07.07.2006. godine, broj C-467 od 12.07.2006. godine, broj C-490 od 19.07.2006. godine, broj C-522 od 26.07.2006. godine, broj C-537 od 28.07.2006. godine, broj C-548 od 02.08.2006. godine, broj C-553 od 04.08.2006. godine, broj C-578 od 11.08.2006. godine, broj C-570 od 09.08.2006. godine, broj C-605 od 18.08.2006. godine, broj C-608 od 18.08.2006. godine, broj C-622 od 23.08.2006. godine, broj C-636 od 25.08.2006. godine, broj C-659 od 30.08.2006. godine, broj C-673 od 01.09.2006. godine, broj C-674 od 01.09.2006. godine, broj C-707 od 06.09.2006. godine, broj C-722 od 08.09.2006. godine, broj C-748 od 12.09.2006. godine, broj C-761 od 13.09.2006. godine, broj C-775 od 15.09.2006. godine, broj C-800 od 19.09.2006. godine, broj C-816 od 22.09.2006. godine i broj C-827 od 26.09.2006. godine izvršio uvoz gotovih tekstilnih proizvoda iz Slobodne carinske zone "Hercegovina" Rodoč – Mostar, po jedinstvenim carinskim ispravama (JCI) IM – 6 broj C-20082 od 02.08.2006. godine, broj C-15071 od 13.06.2006. godine, broj C-15377 od 16.06.2006. godine, broj C-15784 od 21.06.2006. godine, broj C-16040 od 23.06.2006. godine, broj C-18711 od 19.07.2006. godine, broj C-19415 od 26.07.2006. godine, broj C-19646 od 28.07.2006. godine i broj C-20400 od 04.08.2006. godine izvršio uvoz gotovih tekstilnih proizvoda sa vanjske dorade (povrat kompenzirajućih proizvoda), po jedinstvenim carinskim ispravama (JCI) IM-6 broj C-20455 od 04.08.2006. godine, broj C-20872 od 09.08.2006. godine, broj C-21100 od 11.08.2006. godine i broj C-21478 od 16.08.2006. godine izvršio uvoz gotovih tekstilnih proizvoda sa vanjske dorade (povrat kompenzirajućih proizvoda).

Dalje, po navedenim jedinstvenim carinskim ispravama uvezao robu u ukupnoj vrijednosti od 1.686.883,00 KM koji iznos u sebi sadrži iskazanu faktornu vrijednost uvezene robe, a prihvaćene od carinskih organa, uvećan za carinu, carinske dažbine i zavisne troškove nabavke, na koji iznos je platio ulazni porez na dodatnu vrijednost po stopi od 17% u iznosu od 290.270,12 KM, pri čemu je greškom uplatio više za 3.475,50 KM, nakon čega je uvezenu robu prodao njemu poznatim kupcima (osim platna koje je privremeno izvezao na doradu u vrijednosti od 655.558,98 KM) za ukupan iznos od 2.058.745,00 KM, a koji iznos je određen po cijenama koje je "Reflex"d.o.o. Mostar iskazao na izlaznim fakturama, prema kupcima "Omerta"d.o.o. Sarajevo i "Škafa"d.o.o. Sarajevo, a na koji način je bio dužan obračunati izlazni porez na dodatnu vrijednost od 349.986,63 KM, što nije učinio, već je Upravi za indirektno oporezivanje – Regionalni centar Mostar podnio 6 (šest) prijava za porez na dodatnu vrijednost (u daljem tekstu: PDV prijava) za porezne periode od 01.06.2006. godine do 30.11.2006. godine, sa lažnim podacima, suprotno odredbama člana 39. i 55. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, prikazujući da ima poreski kredit, odnosno da je u preplati PDV-a za iznos od 119.468,00 KM (za juni, juli i august 2006. godine) i da se veći dio robe nalazi na zalihama, na osnovu kojih prijava mu je Uprava za indirektno oporezivanje, u skladu sa odredbama člana 132. stav 3. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost (Službeni glasnik BiH, broj 52/05 i 60/06) izvršila povrat PDV-a u iznosu od 107.556,00 KM (14.11.2006. godine 58.651,00 KM i 04.12.2006. godine 48.905,00 KM), pa je na navedeni način izbjegao platiti porez na dodatnu vrijednost u iznosu od 163.797,01 KM, što predstavlja razliku između obaveza po izlaznom PDV-u (349.986,63 KM) i iznosa uplaćenog ulaznog PDV-a (290.270,12 KM) u ukupnom iznosu od 59.716,51 KM i vraćenog PDV-a na koji nije imao pravo (107.556,00 KM), koji iznos je umanjen za 3.475,50 KM, a da bi to prikrio u svom knjigovodstvu netačno je prikazivao nabavku, zalihe i realizaciju robe, te druge podatke bitne za utvrđivanje tačne porezne obaveze.

Dakle, optuženi je izbjegao plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, dajući lažne podatke o svojim stečenim oporezovanim prihodima i o drugim

činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa poreskih obaveza, a iznos obaveze čije je plaćanje izbjegnuto prelazi iznos od 50.000 KM,

Čime je počinio krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Na osnovu navedenog zakonskog propisa, uz primjenu članova 58. i 59. KZ BiH Sud optuženom izriče

U S L O V N U O S U D U

Kojom se optuženom za počinjeno krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, uz primjenu odredaba iz člana 49. KZ BiH utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) mjeseci, te istovremeno određuje da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti presude ne poćini novo krivićno djelo.

Na osnovu člana 56. KZ BiH optuženom se, u slučaju opoziva uslovne osude, u utvrđenu kaznu zatvora u trajanju od 11 mjeseci ima uraćunati vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana 14.12.2006. godine do 23.03.2007. godine.

Na osnovu članova 110. stav 1. i 111. KZ BiH, Sud oduzima od optuženog imovinsku korist pribavljenu krivićnim djelom, i to:

1. imovinska korist pribavljena krivićnim djelom u iznosu od 68.454,05 KM, a koja sredstva je optuženi dobrovoljno deponovao na račun Tužilaštva Bosne i Hercegovine kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj računa 0000030000000145 SWIFT CODE CBBSBA 22 – poziv na broj 37111618, do okonćanja krivićnog postupka
2. od firme "Reflex"d.o.o. Mostar oduzima se iznos od 48.905,00 KM, koji iznos je privremeno oduzet i pohranjen na poseban račun Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine, broj X-KRN-06/311 od 08.12.2006. godine, sa transakcijskog računa broj 3381002202729954 kod Unicredit Zagrebaćke banke dd Mostar

Na osnovu člana 188. stav 1. Zakona o krivićnom postupku Bosne i Hercegovine optuženi se obavezuje da naknadi troškove krivićnog postupka, a o visini troškova krivićnog postupka Sud će odlučiti posebnim rješenjem po pribavljanju podataka.

O b r a z l o Ź e n j e

Optužnicom broj KT-421/06 od 26.02.2007. godine, potvrđenom dana 28.02.2007. godine, Tužilaštvo BiH je optužilo Faruka Hasanovića za krivićno djelo porezne utaje iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ BiH.

Dana 09.03.2007. godine na ročištu za izjašnjenje o krivnji, optuženi Faruk Hasanović se izjasnio da nije kriv za djelo koje mu se optužnicom broj KT-421/06 od 26.02.2007. godine stavlja na teret.

Nakon toga, dana 09.03.2007. godine, optuženi Faruk Hasanović i njegov branilac, advokat Daut Bibić, su sa tužiocem Tužilaštva BiH zaključili sporazum o priznanju krivnje, koji je ovaj Sud razmotrio u skladu sa članom 231. ZKP BiH na ročištu održanom dana 23.03.2007. godine. Na istom ročištu optuženi i tužilac su sačinili dopunu sporazuma o priznanju krivnje od 09.03.2007. godine, a koja dopuna je sačinjena na način da je tačka III Sporazuma djelimično izmijenjena time da je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) mjeseci, a ne u trajanju od 1 (jedne) godine kako je to naznačeno u prvobitnom Sporazumu. Ovim sporazumom optuženi je priznao krivnju za krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 2. u vezi sa članom 1. KZ BiH, na način kako je to detaljno opisano u činjeničnom opisu optužnice broj KT-421/06 od 26.02.2007. godine.

Tokom pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje od 09.03.2007. godine, te dopune ovog sporazuma, Sud je utvrdio da je optuženi sklopio navedeni sporazum dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, kao i nakon što je upoznat sa mogućim posljedicama, uključujući i posljedice vezane za moguće imovinsko pravne zahtjeve i troškove krivičnog postupka. Sud je dalje utvrdio da postoji dovoljno dokaza o krivnji optuženog, kao i da je optuženi razumio da se na ovaj način odriče prava na suđenje i da ne može uložiti žalbu na krivičnopravnu sankciju koja će mu biti izrečena.

Sporazumom je, pored predložene krivično pravne sankcije, predloženo da Sud na osnovu članova 110. stav 1. i 111. KZ BiH utvrdi visinu imovinske koristi, te da utvrđenu korist oduzme u skladu sa članom 392. stav 1. u vezi sa članom 394. ZKP BiH.

Tokom pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, održanog također 23.03.2007. godine, tužilac je istakao da je optuženi mlada osoba, da ranije nije bio osuđivan, da je pomagao Tužilaštvu u toku istrage, te da smatra da će krivičnopravna sankcija koja je predviđena sporazumom biti dovoljna da utiče na optuženog da ne čini krivična djela u budućnosti.

Nakon provedenog vijećanja i glasanja Sud je sporazum u cijelosti prihvatio, nalazeći da su ispunjeni svi uslovi iz člana 231. stav 4. ZKP BiH.

Cijeneći dokaze koji su od strane Tužilaštva BiH dostavljeni uz optužnicu, i to: Nalaz i mišljenje Uprave za indirektno oporezivanje - Regionalni centar Sarajevo - Odjel za provođenje i poštivanje carinskih i poreznih zakonskih propisa, broj: 05/5-3/111 INT-163/07 od 20.02.2007. godine, o izvršenom vještačenju finansijske i druge dokumentacije firme "Reflex"d.o.o. Mostar, Rješenje Općinskog suda u Mostaru, broj: Tt-O-341/06 od 24.05.2006. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu - Finansijsko obavještajno odjeljenje Sarajevo, broj: 17-03/2-04-3-15/06 od 12.12.2006. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu - Finansijsko obavještajno odjeljenje Sarajevo, broj: 17-03/2-04-3-16/06 od 12.12.2006. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu - Regionalni ured Mostar, broj: 17-13/1-2-136/06 od 18.12.2006. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu - Regionalni ured Mostar, broj: 17-13/1-2-137/06 od 20.12.2006. godine, Akt Državne agencije za istrage i zaštitu - Finansijsko obavještajno odjeljenje Sarajevo, pov. broj: 17-03/2-04-3-199/06 od 12.02.2007. godine, sa računom firme "Reflex" d.o.o. Mostar, broj: 33/09-06 od 22.09.2006. godine, Račun firme "Reflex" d.o.o. Mostar, broj: 34/10-06 od 26.10.2006. godine, Akt Državne

agencije za istrage i zaštitu – Regionalni ured Mostar, broj: 17-13/1-2-1338/06 od 08.09.2006. godine, sa službenom zabilješkom, broj: 17-13/1-2-273/06 od 08.09.2006. godine, Službena zabilješka Državne agencije za istrage i zaštitu – Finansijsko obavještajno odjeljenje Sarajevo, broj: 17-03/2-111/06 od 13.12.2006. godine, Službena zabilješka Državne agencije za istrage i zaštitu – Regionalni ured Mostar, broj: 17-13/1-2-404/06 od 21.12.2006.godine, PDV prijava firme "Reflex" d.o.o. Mostar od 11.07.2006.godine za porezni period 01.06. do 30.06. 2006.godine, skupa sa zamjenskom prijavom od 11.10.2006.godine, PDV prijava firme "Reflex" d.o.o. Mostar od 11.08.2006. godine za porezni period od 01.07. do 31.07.2006.godine, skupa sa zamjenskom prijavom od 11.10.2006.godine, PDV prijava firme "Reflex" d.o.o. Mostar od 11.09.2006. godine za porezni period od 01.08. do 31.08.2006. godine, skupa sa zamjenskom prijavom od 11.10.2006. godine, PDV prijava firme "Reflex" d.o.o. Mostar od 13.10.2006. godine, za porezni period od 01.09. do 30.09.2006. godine, PDV prijava firme "Reflex" d.o.o. Mostar od 10.11.2006. godine za porezni period od 01.10. do 31.10.2006. godine, PDV prijava firme "Reflex" d.o.o. Mostar od 11.11.2006. godine za porezni period od 01.11. do 30. 11.2006. godine, skupa sa prilogom, Akt firme "Reflex" d.o.o. Mostar, broj: 05/06 od 12.10.2006. godine (dostavljanje zamjenskih prijava za juni, juli i avgust 2006. godine), Rješenje Suda BiH, broj: X-KRN-06/311 od 08.12.2006. godine o obustavi izvršenja finansijske transakcije u iznosu od 48.905,00 KM, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-316 od 02.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-322 od 05.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-356 od 14.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-359 od 14.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-587 od 15.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-29387 od 26.10.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-378 od 20.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-407 od 28.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-456 od 07.07.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-483 od 18.07.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-512 od 24.07.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-543 od 31.07.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4 broj C-556 od 04.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-572 od 09. 08. 2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-319 od 03. 06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-329 od 06.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-347 od 09.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-367 od 16.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-419 od 30.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-422 od 30.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-436 od 05.07.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-455 od 07.07.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-467 od 12.07.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-490 od 19.07. 2006.godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-522 od 26.07.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-537 od 28.07.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-548 od 02.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-553 od 04.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-578 od 11.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-570 od 09.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-605 od 18.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-608 od 18.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4. broj C-622 od 23.08.2006.godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-636 od 25.08.2006.godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-659 od 30.08.2006.godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-673 od 01.09.2006.godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-674 od 01.09.2006.godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-707 od 06.09.2006.godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-722 od 08.09.2006.godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-748 od 12.09.2006.godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-761 od 13.09.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-775 od 15.09.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-800 od 19.09.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava

IM-4, broj C-816 od 22.09.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-4, broj C-827 od 26.09.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-20082 od 02.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-15071 od 13.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-15377 od 16.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-15784 od 21.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-16040 od 23.06.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-18711 od 19.07.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-19415 od 26.07.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-19646 od 28.07.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-20400 od 04.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-20455 od 04.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-20872 od 09.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-21 100 od 11.08.2006. godine, Jedinstvena carinska isprava IM-6, broj C-21478 od 16.08.2006. godine, Izvod UniCredit Zagrebačke banke broj 53 od 10.11.2006. godine o povratu PDV-a firmi "Reflex" u iznosu od 58.651,00 KM i Izvod UniCredit Zagrebačke banke broj 56 od 04.12.2006. godine o povratu PDV-a firmi "Reflex" u iznosu od 48.905,00 KM, Sud je utvrdio da ovi dokazi u cijelosti potvrđuju krivnju optuženog.

Zaključak da je optuženi postupio protivno članu 210. stav 2. KZ BiH proizilazi između ostalog iz nalaza i mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje – Regionalni centar Sarajevo od 20.02.2007. godine, vještačenja finansijske i druge dokumentacije firme "Reflex"d.o.o. Mostar, u pogledu obračuna i uplata poreza. Navedeno vještačenje je pokazalo da je porezni obveznik indirektnih poreza "Reflex"d.o.o. Mostar iz svog ukupnog poslovanja dužan platiti PDV u iznosu od 163.797,00 KM, a razlog ovog duga je netačno evidentiranje prometa i sačinjavanje netačnih PDV prijava na osnovu netačno evidentiranog prometa, koje prijave su podnošene poreznoj administraciji. Prema tome, ovim vještačenjem je utvrđeno da je porezni obaveznik (u ovom slučaju "Reflex"d.o.o. Mostar čiji vlasnik i direktor je optuženi Faruk Hasanović) prikrrio stvarne vrijednosti o izvršenom prometu.

Pored navedenih dokaza, Tužilaštvo je predložilo i saslušanje svjedoka Mirsada Džafića, Pere Gustina, Nermina Husića, Antonele Kožul, Mile Božić i Ruže Gugić, koji bi tokom glavnog pretresa potvrdili činjenice iz navoda optužnice da je optuženi počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Dana 23.03.2007. godine, nakon izjašnjenja optuženog, njegovog branioca i tužioca, Sud je uz primjenu odredaba člana 58. i 59. KZ BiH optuženom izrekao uslovnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora na osnovu člana 49. stav 2. KZ BiH u trajanju od 11 (jedanaest) mjeseci, a koja kazna se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti presude ne počinu novo krivično djelo. Sud smatra da je izrečena krivičnopravna sankcija srazmjerna težini počinjenog krivičnog djela i stepenu krivične odgovornosti optuženog. Sud dalje nalazi te da će se istom ostvariti svrha krivičnopravnih sankcija iz člana 6. KZ BiH kako prema optuženom, tako i prema ostalim potencijalnim učiniocima krivičnih djela.

Odlučujući o kazni Sud je na strani optuženog kao olakšavajuće okolnosti posebno cijenio njegovu mladost, raniju neosuđivanost, priznanje izvršenja krivičnog djela kroz sklapanje sporazuma o priznanju krivnje, koje okolnosti je Sud cijenio kao osobito olakšavajuće, dok otežavajućih okolnosti na strani optuženog nije bilo.

Budući da se optuženi Faruk Hasanović nalazi u pritvoru, a imajući u vidu da je istom izrečena uslovna osuda, Sud je na osnovu člana 287. u vezi sa članom 138. stav 2. ZKP BiH donio odluku

kojom je optuženom ukinut pritvor, te se optuženi ima pustiti na slobodu sa danom izricanja ove presude.


U slučaju opoziva uslovne osude, u utvrđenu kaznu zatvora u trajanju od 11 mjeseci optuženom će se na osnovu člana 56. KZ BiH uračunati vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana 14.12.2006. godine do 23.03.2007. godine.

U skladu sa odredbama člana 110. u vezi sa članom 111. KZ BiH od optuženog se oduzima imovinska korist, i to:

- imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 68.454,05 KM, a koja sredstva je optuženi dobrovoljno deponovao na račun Tužilaštva Bosne i Hercegovine kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj računa 0000030000000145 SWIFT CODE CBBSBA 22 – poziv na broj 37111618, do okončanja krivičnog postupka
- od firme "Reflex"d.o.o. Mostar oduzima se iznos od 48.905,00 KM, koji iznos je privremeno oduzet i pohranjen na poseban račun Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine, broj X-KRN-06/311 od 08.12.2006. godine, sa transakcijskog računa broj 3381002202729954 kod Unicredit Zagrebačke banke dd Mostar

Na osnovu člana 188. stav 1. ZKP BiH, optuženi se obavezuje da naknadi troškove krivičnog postupka, a o visini troškova krivičnog postupka Sud će odlučiti posebnim rješenjem po pribavljanju podataka.

Imajući u vidu da je optuženi zaključio sporazum o priznanju krivnje sa Tužilaštvom BiH, te da nije vođen glavni pretres na kojem bi se oštećeni eventualno mogli izjasniti o imovinsko – pravnim zahtjevima, Sud u skladu sa odredbama člana 198. stav 2. ZKP BiH, oštećene sa eventualnim imovinsko – pravnim zahtjevima upućuje na parnicu.



POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću Suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka iste. Obzirom da je presuda donesena na osnovu sporazuma o priznanju krivnje, žalba na krivičnopravnu sankciju nije dozvoljena.

